


S. PÈIRE DELS CAMPS.

ven de SANCTUS PETRUS i CALMIS (los camps de batlla), en 793, quand Comte Guilhèm lutava contra los mòros.



Cap a 1733, lo Senhor de Talairan, Bellisens de Malvas, foguèt autorisat a esplechar las minas de fèrre entre Albàs e Vilaroja de Termenés, e a establir una farga, sus la ribièra Orbiéu, a Sant-Pèire-dels-Camps.

. Lo carbon de lenha èra fabricat al metre's endrech, amb de garric, de pin, de vernhe, d'avet o de racinas de bois.

. Lo mineral de fèrre se carrejava, de la rina duscas la farga, a esquin de mèjol, sus una distancia de 5 a 7 quilomètres.

Om conta que las femnas de Vilaroja qu'anàvan a pè a la fièra de Lagras (12 quilomètres) se cargàvan un blòc de mineral de 10 quilòs e lo daissaven, en passant, a la farga ont lor balhavan 2 sòus (10 centimes).

. L'Orbiéu accionava lo bufetàs que donava 7 m³ d'aire a la minuta, per atisar lo fuòc, e lo malh, martèl de 650 quilòs, que se levava de 0,45m., e tustava 100 a 125 còps a la minuta per embandir las impuretats.

Cada jorn caliá 1000 quilòs de mineral e 4000 quilòs de lenha.

Pr'aquò la farga foguèt la causa màger de la desboscalhadura de la region.

La farga de Sant Pèire s'arrestèt de funcionar cap a 1874.

Orbiéu

beal

ròda

tombada

ròda

fuòc malh

caissa

Orbié

text et dessin
reprat de Jean PUGET
Talairan den Orbiéu)

E SA FERRIÈIRA